

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj:04-332/21-46/2 Žabljak:03.03.2021	
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG “ br.87/18 ,75/19 i 116/20) i podnijetog zahtjeva KNEŽEVIĆ IVAN iz Kotora , izdaje:	
2	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
3	za građenje stambenog objekta na urbanističkoj parceli UP 291a, koju čini katastarska parcela broj 2804/25 KO Žabljak I u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tmajevci i Meždo“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15).	
4	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	KNEŽEVIĆ IVAN
5	POSTOJEĆE STANJE Shodno grafičkom prilogu broj 01 Geodetska podloga, predmetna lokacija je neizgrađena površina.	
6	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije Shodno grafičkom prilogu 06 Namjena površina - namjena UP 291a je površina za SMR stanovanje manjih gustina Opšti uslovi Na površinama za stanovanje predmetnim planskim dokumentom planirano je stalno i povremeno stanovanje. Na površinama za stanovanje mogu se naći i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to: • trgovina i ugostiteljski objekti, objekti za smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata; • objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski	

	objekti koji služe svakodnevnim potrebama stanovnicima područja; • objekti i mreže infrastrukture; • parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca; • stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom u skladu sa tehničkim propisima. U okviru granica obuhvata Plana prema karakteristikama stambenih zgrada, gustini naseljenosti, urbanističkim pokazateljima i načinu stanovanja zastupljeno je stanovanje manjih gustina i stanovanje manjih gustina sa djelatnostima. Planirani su pretežno porodični objekti (individualno stanovanje, do 4 stambene jedinice, površine do 500m²) na formiranim parcelama sa izlaskom na javni put. Planom se uglavnom predviđa afirmacija postojećih modela stanovanja posmatranom području, odnosno generalno proglašivanje postojećeg stambenog tkiva u zonama, kako bi se ostvario željeni koncept kompaktnog naselja i spriječilo dalje narušavanje vrijednih prirodnih područja. Cilj je podizanje kvaliteta individualnog stanovanja u skladu sa zahtevima savremenih standarda življenja uz neophodne intervencije u saobraćajnoj mreži.
7.2.	Pravila parcelacije Granice urbanističke parcele označene su koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu broj 8a Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela. U slučajevima kada granica urbanističke parcele neznatno odstupa od granice katastarske parcele organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU-a može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem. Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivelacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnica koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta. Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne, jer kote na terenu prikazane u geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja. Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu nivelacije saobraćajne mreže, pri čemu je potrebno voditi računa da se oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Građevinske linije novoplaniranih objekata na novoplaniranim urbanističkim parcelama su linije do koje se može graditi i definisane su u odnosu na osovину saobraćajnica, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren. Koordinate tačaka građevinskih linija definisane su grafičkim prilogom 08b Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno do 1,5 m od granice urbanističke parcele ili manja uz prethodnu saglasnost susjeda. Urbanističke parcele date u grafičkim priložima mogu se udruživati ukoliko je to zahtjev investitora. • Daje se mogućnost izgradnje suterena u zavisnosti od konfiguracije terena. • Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 1.5 m. Objekat se može podići i na manjem odstojanju, uz prethodnu saglasnost susjeda • Kod užih urbanističkih parcela objekti se mogu graditi i kao uzidani, samostalno, uz saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvori. • Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 20 m od kote terena • Visina nadzlitka potkrovlja može biti maksimalno do 1, 20 m. • Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi u kompoziciji složeni krovovi nagiba (35° do 70°), sa funkcionalnim akcentima. • Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,50 m do susjedne parcele ili manje iz saglasnost susjeda. • Ukoliko je širina urbanističke parcele manja od 10,00m obaveza je izgradnja dvojnog objekta. Površina suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor, ostava ili tehnička prostorija. Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanje važi pravilo da je

	dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BRGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m². Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti: • trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.); • uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obućarske, krojačke, frizerske, fotografske radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje); • poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima; • uslužnih djelatnosti(knjižara, videoteka, hemijska čistionica i dr.); • ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.); • zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulate, stacionari manjih kapaciteta i sl.); • socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.); • kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.); • zabave (bilijar sale, kladionice i sl.); • sporta(sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.); • poslovno-administrativnih djelatnosti(filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni biroi); • poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.); • u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mjere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike. U zoni stanovanja nije dozvoljena: • izgradnja proizvodnih objekata, odnosno proizvodnih pogona male privrede i proizvodnog zanatstva, • izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, automehaničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer drvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta. • Odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40. Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 30%.Princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima. Horizontalna i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim priložima. Prateći objekat na urbanističkoj parceli Ukoliko je planirana izgradnja porodičnog stambenog objekta (stambeno-poslovnog, stambeno-turističkog i sl.), na parceli se mogu graditi sljedeći objekti maksimalne visine 2,4m: • prateći objekat – garaža • pomoćni objekti – ostave, radionice, poslovni prostori. Površina pomoćnih objekata se računa u BRGP na urbanističkoj parceli. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). •Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (" Sl. List CG", br. 060/18). Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore„ 23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu. Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
--	---

7	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina: • kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata; • na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivelacijom terena i orijentacijom objekta - zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni; • prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljanje glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati. Pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju. Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizira se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15). Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu .
8	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Mjere zaštite prirodnih dobara Treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim. Zabranjeno je : • upuštanje zagađenih otpadnih voda u prirodnu sredinu , • unošenje alohtonih biljaka i životinja, • neplansko uklanjanje vegetacije,

	• kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, • uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja. Da bi se održalo dobro stanje životne sredine na području opštine Žabljak, s obzirom na očekivani razvoj, moraju se preduzeti određene mjere, aktivnosti i planski instrumenti. Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine sprovodiće se primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Planom. Mjere za zaštitu vazduha Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariće se primjenom sledećih pravila i mjera zaštite: • Obogaćenjem prostora novim sadnicama odnosno formiranjem zaštitnog pojasa zelenila duž magistralnog puta koji tangira predmetno područje i drugih saobraćajnica. • Formiranjem tampon zelenila i drvoreda obodom, granicom parcela prema saobraćajnicama. • Izradom procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata za koje je to predviđeno Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu. Mjere zaštite voda Prema zakonu o vodama („Sl. List RCG“ br.27/07) zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se: • Organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji zamjena ekološki pogodnijih proizvoda; • Ekonomskim mjerama, plaćanjem naknade za zagađivanje vode, koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja; • Prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničkotehnoloških mjera i uvođenjem savremenijih tehnologija u proizvodnju; • Vodnim mjerama, kojima se poboljšava režimi kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija, posebno radi otklanjanja posledica havarijskih zagađenja. Mjere zaštite zemljišta Očuvanje i zaštita građevinskog zemljišta sprovodiće se kroz određivanjem granica građevinskog reona kako bi se sprečila dalja nekontrolisana gradnja. Mjere zaštite od buke S obzirom na turistički karakter naselja i mrežu planiranih saobraćajnica, vrednosti nivoa buke su povećane. Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovođenju sledećih pravila: • Poštovanjem graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini (Sl.List RCG“ br. 75/06). • Podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice); • Uspostavljanjem gušće mreže mjernih mjesta na gradskom području, radi evidentiranja i efikasne zaštite prostora ugroženih komunalnom bukom. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.
9	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Zelenilo stambenih objekata i blokova- stanovanje sa djelatnostima Zelene površine treba da zadovolje kako funkciju namijenjenu poslovanju tako i stanovnicima ovih objekata. Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova • U okviru ove namjene predviđeni nivo ozelenjenosti za novoplanirane objekte je minimum 30 % na nivou urbanističke parcele, a ostale slobodne površine planirati za plateau, staze i saobraćajne manipulativne površine. • Prilikom projektovanja površina u dijelu gdje se nalazi poslovanje voditi računa o preglednosti terena iz objekta i predvidjeti sadnju patuljastog zbilja u kombinaciji sa

	cvjetnicama.. Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Na tim površinama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste. Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i odgovarajućih alohtonih vrsta, sa posebnom pažnjom na uređenje prilaza, isticanje reklamnih i informacionih tabli, uz ostale elemente kao što su klupe, korpe za otpatke i adekvatno osvetljenje Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima. Predložene vrste moraju biti dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika krošnje drveća. Kombinacijom lišćarskih, zimzelenih i četinarskih vrsta drveća dobija se pozitivan efekat zelenila u svim godišnjim dobima, koristiti visokokvalitetne trave, jednogodišnje cvijeće, perene, dekorativne žbunaste vrste.
10	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.
11	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13).
12	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
13	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
15	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
16	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: - Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) - Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja - Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV


17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Snabdijevanje vodom objekta riješiti priključenjem na javnu vodovodnu mrežu u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća koje istu održava. Duž javne vodovodne mreže se ugrađuju protivpožarni hidranti i to nadzemni, gde god to uslovi dozvoljavaju, tj. gdje ne ometaju saobraćaj. Prečnici javne vodovodne mreže su najmanje 100mm. Svaki objekat treba priključiti na zajedničku vodovodnu mrežu nakon njene izgradnje. Vodomjer predvidjeti za svakog potrošača zasebno. Vodomjer postaviti u betonskom ili zidanom šahtu minimalnih dimenzija 1,2x1,2m u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se na jednoj parceli smješta više potrošača, predvidjeti vodomjere za svakog potrošača posebno, a sve vodomjere smjestiti u jedno vodomjerno okno. U ovim slučajevima se predviđa izgradnja razdvojene mreže za sanitarnu i protivpožarnu zaštitu. Obje mreže mogu se postavljati u isti rov. Priključenje na zajedničku kanalizacionu mrežu vršiti u reviziona okna. Dno priključnog kanala (kućnog priključka) mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti u gornju trećinu). Prilikom izgradnje zajedničke kanalizacione mreže i kolektora predvidjeti reviziona okna na svim prelomima, priključcima i pravim dionicama trase na propisnim rastojanjima. Odvođenje upotrebljenih voda utvrđuje se nivelacionim rješenjem i rješava priključenjem na naseljsku kanalizacionu mrežu, s tim da ne dođe do okvašavanja zidova susjednih objekata ili plavljenja susjedne parcele. Atmosferske vode, sa jedne urbanističke parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli. Dio voda mogu da prime slobodne, odnosno zelene površine, zavisno od njihove veličine.
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE -Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Detaljnim urbanističkim planom „Tmajevci i Meždo“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15). – grafički prilog-Plan saobraćaja -09. -Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata. -Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15) -Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14) - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

17	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
18	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 291a
	Površina urbanističke parcele	511,34
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,30
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,60
	Bruto građevinska površina objekta (max BRGP)	306.80
	Max površina prizemlja	153,40
	Maksimalna spratnost objekta	P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
	Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,50 m do susjedne parcele ili manje iz saglasnost susjeda. Kod svih planiranih objekata, potrebe za parkiranjem vozila neophodno je rješavati isključivo na pripadajućim parcelama, saglasno namjeni objekata, a u skladu sa normativima iz Pravilnika o bližem sadržaju planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima. Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele, kao površinsko ili u suterenu objekta uzimajući u obzir normative: - stanovanje (na 1000 m2) --- 8 pm (lokalni uslovi min 6 a max 9 pm); - proizvodnja (na 1000 m2) ---10 pm (3-12 pm); - poslovanje (na 1000 m2) --- 15 pm (5-20 pm); - trgovina (na 1000 m2) ---30 pm (20-40 pm); - hoteli (na 1000 m2) --- 15 pm (10-20 pm); - restorani (na 1000 m2) --- 60 pm (20-100 pm);	
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	Prilikom oblikovanja objekta težiti svedenim jednostavnim formama po ugledu na zatečene tradicionalne forme kamenih kuća, pravougaonih oblika, ili razvijenih formi osnovnog oblika. Podržava se komponovanje većeg broja osnovnih volumena (kubusa) i aneksa. Arhitektonsko	

	oblikovanje treba sprovesti pravilnom organizacijom osnove i korišćenjem elemenata kao što su tremovi, natkrivene terase, nadstrešnice, strehe itd. Uslovi koja treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja. Sugerije se primjena prirodnih lokalnih građevinskih materijala – građevinskog kamena za oblikovanje fasada, zidanje prizemnih djelova objekata, podzida, stepeništa. Primjena kamena obavezna je i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli i prilikom uređenja šetališta pored mora i duž vodenih tokova. Primijenjeni materijali moraju biti kvalitetni trajni i vizuelno nenametljivi, odnosno kamene ili bijelo bojene fasade, sa manjim proporcionalnim otvorima. Kompozicija fasade, otvora i ukrasa na fasadi treba da bude jednostavna sa pravougaonim otvorima. Primjena stubova i polustubova na fasadama se ne preporučuje. Zabranjena je upotreba imitacija i pseudoimitacija stubova u stilovima nekih od klasičnih stilskih redova (jonski, dorski, korintski, toskanski i sl.) Materijalizacija glavnih fasada je dozvoljena savremenim i tradicionalnim materijalima (kamen), neutralnih svijetlih boja. Bočne fasade mogu biti obložene kamenom, ili bijele boje. Novogradnja treba da oslikava vrijeme u kom je nastala, ali sa poštovanjem prostorno-vizuelne komponente starog dijela naselja, tj. ne smije biti nametljiva. Uljepšavanje fasada U mnogim slučajevima fasade i kalkani objekata učestvuju u formiranju slike naselja. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene. Preporučuju se tradicionalno jednostavne i neupadljive, bijele, obložene kamenom ili drvetom. Sprečavanje kiča Novi ambijent, objekat i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, ukrasne figure i gipsarski radovi). Pseudoarhitektura zasnovana je na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (tzv. šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (tzv. ukrovljavanje) itd. Upotreba materijala i boja U obradi fasada koristiti prirodne materijale – drvo i kamen. U slučaju obrade veštačkim materijalima, (demit fasada-malter) koristiti obavezno bijelu boju. Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način. Očuvanje autohtonih elemenata u oblikovanju trebalo bi maksimalno poštovati. Osnovni oblik je složeni krov pokriven biber crepom ili limom. Krov objekta projektovati kao kos (višeodan) sa nagibom 35 - 70°. Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije. Krovni materijal može biti od lima braon, zelene i crne boje (tamne nijanse) i biber crep. Najmarkantniji element durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji se svojim oblikom približava obliku piramide. Poštovanje izvornog arhitektonskog stila Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom gradnje, nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl, potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja. Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnom objektu, izmišljanje nove fasade i sl. Ograđivanje Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna). Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton). Zidane i druge vrste ograde postavljaju se tako da
--	---

	ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje. Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti novih objekata Primarni faktori: • Postići maksimalnu toplotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati toplotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod 0,15 W/(m²K), što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm. • Prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta k manji od 0,80 W/(m²K), uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla. • Postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat. Sekundarni faktori: • Svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar). • Pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orijentacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje. Zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/l). Ljeti, toplotna pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Mašine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa toplom vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja. Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu UP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja. Rješenja koja mogu da se primenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su: arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr. Elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žaluzine, roletne i sl. Elementni unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr. Elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr. Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća: • Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće; • Primjeniti visok nivo toplotne zaštite cele spoljne fasade i krova; • Iskoristiti toplotne dobitke od Sunca i zaštititi se od preteranog osunčanja; • Koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Sl.list CG" br.47/13).	
21	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva ,Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje,U spise predmeta	
22	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24		SEKRETAR Sava Zeković

25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - List nepokretnosti i kopija plana	

	ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje. Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti novih objekata Primarni faktori: • Postići maksimalnu toplotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati toplotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod 0,15 W/(m²K), što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm. • Prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta k manji od 0,80 W/(m²K), uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla. • Postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat. Sekundarni faktori: • Svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar). • Pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orijentacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje. Zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/l). Ljeti, toplotna pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Mašine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa toplom vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja. Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu UP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja. Rješenja koja mogu da se primenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su: arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr. Elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žaluzine, roletne i sl. Elementi unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr. Elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr. Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća: • Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće; • Primjeniti visok nivo toplotne zaštite cele spoljne fasade i krova; • Iskoristiti toplotne dobitke od Sunca i zaštititi se od preteranog osunčanja; • Koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Sl.list CG" br.47/13).	
21	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje, U spise predmeta	
22	OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić 
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24	 SEKRETAR Sava Zeković 	

25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - List nepokretnosti i kopija plana	

URBANISTIČKI PARAMETRI DUP TMAJEVCI I MEŽDO

BR. PARCELE	Planirano stanje						
	POVRŠINA PARCELE (m ²)	MAX POVRŠINA PRIZEMLJA (m ²)	MAX BRGP(m ²)	INDEKS ZAUZ.	INDEKS IZGRAD.	SPRATNOST	NAMJENA
UP 291a	511.34	153.40	306.80	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR

2/23/2021

eKatastar

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampa: 23.02.2021 08:24

PODRUČNA JEDINICA
ŽABLJAK

Datum: 23.02.2021 08:24
KO: ŽABLJAK I

LIST NEPOKRETNOSTI 2743 - PREPIS

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prilog
2804/25		12 27	29.10.2020	ŽABLJAK	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	511	0.51

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	KNEŽEVIĆ MILOVAN IVAN	Susvojina	3/5
*	LALATOVIĆ SVETOZAR MAJA	Susvojina	2/5

Ne postoje tereti i ograničenja.



Aleksandra Džudović, dipl.ing.arh

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomčić

Detaljni urbanistički plan "Tmajeenci i Meždo"- Žabljak

Postojeće stanje GEODETSKA PODLOGA

Investitor



Opština Žabljak

Oznaka sjevera



Obrađivač

Razmjera




republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica

R 1:2000

Broj lista

1






Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomčić

**Detaljni urbanistički plan
"Tmajeveci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje
NAMJENA POVRŠINA**

Investitor	 Opština Žabljak	Oznaka sjevera	
Obradivač		Razmjera	
 rzup republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica		R 1:1000	
		Broj lista	6




LEGENDA:

-  Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
-  Granica katastarske parcele
-  Broj katastarske parcele

LEGENDA

-  Površine za stanovanje male gustine
-  Površine za turizam (hoteli)
-  Površine za sport i rekreaciju
-  Objekti elektroenergetske infrastrukture
-  Objekti komunalne infrastrukture infrastrukture
-  Površine javne namjene
-  Površina DS



Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomićić

**Detaljni urbanistički plan
"Tmajeveci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje
PARCELACIJA**

Investitor



Opština Žabljak

Oznaka sjevera



Obrađivač

Razmjera



republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica

R 1:1000


Broj lista

7



LEGENDA:

- Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
- Granica katastarske parcele
- Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- Spratnost objekta
- Građevinske linije GL1
- Regulacione linije



873 6593514.24 4780320.96 2352 6593603.77 4780756.10
874 6593499.89 4780327.04 2353 6593594.75 4780728.88
875 6593503.33 4780342.55 2354 6593606.63 4780727.04
876 6593525.01 4780335.86 2355 6593605.94 4780716.84
877 6593511.42 4780375.98 2356 6593606.20 4780706.39
878 6593518.92 4780372.72 2357 6593612.01 4780675.49
879 6593525.84 4780368.70 2358 6593606.88 4780676.40
880 6593470.75 4780279.75 2359 6593600.69 4780677.16
881 6593473.38 4780299.85 2360 6593564.32 4780682.24
882 6593476.49 4780323.49 2361 6593613.77 4780664.38
883 6593444.17 4780297.54 2362 6593604.83 4780654.51
884 6593443.82 4780300.80 2363 6593593.51 4780643.34
885 6593409.06 4780296.87 2364 6593588.83 4780638.32
886 6593408.54 4780301.61 2365 6593575.04 4780642.90
887 6593623.64 4780277.03 2366 6593581.46 4780657.27
888 6593629.35 4780277.44 2367 6593592.61 4780636.27
889 6593636.32 4780273.11 2368 6593607.09 4780647.41
890 6593644.87 4780267.93 2369 6593586.67 4780626.99
891 6593661.89 4780257.58 2370 6593600.18 4780606.68
892 6593724.24 4780242.84 2371 6593568.49 4780622.10
893 6593751.17 4780232.17 2372 6593589.65 4780594.13
894 6593778.80 4780215.24 2373 6593576.22 4780580.49
895 6593802.55 4780210.01 2374 6593598.76 4780579.54
896 6593803.05 4780208.04 2375 6593600.70 4780566.94
897 6593815.27 4780206.15 2376 6593590.74 4780579.88
898 6593823.41 4780205.42 2377 6593591.54 4780578.09
899 6593846.42 4780198.11 2378 6593591.41 4780575.40
900 6593858.03 4780202.64 2379 6593593.55 4780565.14
901 6593870.17 4780209.94 2380 6593584.36 4780580.11
902 6593868.04 4780215.07 2381 6593586.41 4780563.22
903 6593861.53 4780230.72 2382 6593569.18 4780582.70
904 6593860.36 4780233.81 2383 6593559.60 4780585.04
905 6593853.37 4780236.97 2384 6593558.49 4780561.23
906 6593857.54 4780246.86 2385 6593321.38 4780544.63
907 6593857.55 4780256.92 2386 6593319.91 4780544.92
908 6593857.99 4780260.38 2387 6593325.53 4780573.27
909 6593858.64 4780263.81 2388 6593327.29 4780580.64
910 6593861.21 4780275.33 2389 6593329.53 4780587.89
911 6593865.29 4780293.61 2390 6593331.65 4780594.07
912 6593863.33 4780311.75 2391 6593336.99 4780609.56
913 6593873.70 4780331.34 2392 6593341.20 4780621.81
914 6593876.37 4780345.89 2393 6593345.37 4780633.57
915 6593875.92 4780347.95 2394 6593348.62 4780641.47
916 6593874.22 4780349.20 2395 6593353.70 4780650.52

Detaljni urbanistički plan
"Tmajeenci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje
KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA
URBANISTIČKIH PARCELA

Investitor

Oznaka sjevera



Opština Žabljak



Obradivač

Razmjera



republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica

rzup

R 1:1000

Broj lista

8a



Republički zavod za urbanizam | projektovanje, ad Podgorica

Odgovorni planer

Aleksandra Džudović, dipl.ing.arh

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak

Vidoje Tomčić

696	6593455.92	4780213.54	1175	6593066.44	4780361.34	1654	6593876.20	4780402.86	2133	6593715.00	4780622.20
697	6593436.73	4780217.10	1176	6593091.21	4780365.21	1655	6593877.00	4780396.88	2134	6593715.94	4780607.70
698	6593422.81	4780219.48	1177	6593092.03	4780365.95	1656	6593877.49	4780397.36	2135	6593714.95	4780607.67
699	6593417.08	4780220.74	1178	6593094.67	4780370.64	1657	6593878.38	4780373.26	2136	6593715.64	4780593.10
700	6593405.93	4780222.36	1179	6593096.19	4780361.43	1658	6593878.00	4780361.63	2137	6593730.35	4780591.70
701	6593405.28	4780222.62	1180	6593111.36	4780376.27	1659	6593877.03	4780358.79	2138	6593730.40	4780596.32
702	6593393.23	4780223.07	1181	6593096.03	4780387.53	1660	6593877.13	4780358.79	2139	6593746.78	4780620.82
703	6593389.67	4780222.87	1182	6593087.66	4780375.08	1661	6593874.13	4780358.06	2140	6593744.29	4780608.82
704	6593386.19	4780224.24	1183	6593082.39	4780394.57	1662	6593880.35	4780361.97	2141	6593744.29	4780608.82
705	6593368.62	4780231.14	1184	6593081.91	4780393.85	1663	6593853.61	4780363.88	2142	6593744.29	4780608.82
706	6593359.68	4780237.22	1185	6593074.26	4780382.21	1664	6593832.70	4780369.81	2143	6593769.91	4780622.73
707	6593357.80	4780238.61	1186	6593080.72	4780394.63	1665	6593811.79	4780375.74	2144	6593793.03	4780624.64
708	6593346.62	4780246.90	1187	6593102.98	4780395.83	1666	6593790.88	4780381.67	2145	6593796.60	4780649.43
709	6593328.71	4780260.08	1188	6593088.91	4780404.09	1667	6593775.01	4780386.16	2146	6593788.03	4780677.63
710	6593298.14	4780271.49	1189	6593115.44	4780380.55	1668	6593773.57	4780386.57	2147	6593812.13	4780678.45
711	6593295.14	4780275.95	1190	6593128.70	4780394.55	1669	6593772.74	4780388.06	2148	6593826.41	4780678.45
712	6593295.22	4780251.11	1191	6593122.51	4780399.58	1670	6593772.49	4780388.36	2149	6593837.04	4780667.34
713	6593293.69	4780245.48	1192	6593131.18	4780397.17	1671	6593772.14	4780388.54	2150	6593834.79	4780648.28
714	6593283.26	4780235.59	1193	6593141.22	4780407.75	1672	6593770.61	4780388.97	2151	6593826.47	4780703.47
715	6593266.35	4780219.56	1194	6593143.40	4780410.05	1673	6593769.85	4780388.88	2152	6593826.53	4780728.52
716	6593228.72	4780183.87	1195	6593132.42	4780419.09	1674	6593769.38	4780388.28	2153	6593857.06	4780789.85
717	6593208.53	4780164.73	1196	6593124.05	4780428.34	1675	6593766.79	4780379.14	2154	6593848.76	4780797.85
718	6593195.47	4780177.77	1197	6593118.30	4780423.65	1676	6593766.88	4780378.38	2155	6593849.67	4780803.52
719	6593214.58	4780196.59	1198	6593149.60	4780416.60	1677	6593767.48	4780377.91	2156	6593862.18	4780814.43
720	6593216.52	4780198.51	1199	6593150.15	4780417.57	1678	6593768.52	4780377.61	2157	6593867.37	4780830.95
721	6593219.40	4780202.96	1200	6593155.93	4780427.80	1679	6593766.75	4780375.67	2158	6593867.59	4780838.31
722	6593220.13	4780208.21	1201	6593142.13	4780435.36	1680	6593753.18	4780379.17	2159	6593866.36	4780842.82
723	6593218.57	4780213.28	1202	6593136.87	4780438.25	1681	6593751.37	4780372.77	2160	6593868.51	4780843.66
724	6593215.01	4780217.22	1203	6593156.27	4780428.39	1682	6593736.61	4780374.86	2161	6593710.11	4780848.16
725	6593211.95	4780219.40	1204	6593161.82	4780438.20	1683	6593737.10	4780378.33	2162	6593735.29	4780857.93
726	6593211.33	4780222.20	1205	6593166.61	4780448.68	1684	6593713.63	4780381.65	2163	6593736.08	4780854.43
727	6593212.35	4780224.88	1206	6593153.20	4780451.49	1685	6593710.21	4780383.76	2164	6593743.24	4780840.95
728	6593262.26	4780244.89	1207	6593167.15	4780447.64	1686	6593709.45	4780387.70	2165	6593745.52	4780829.31
729	6593248.07	4780233.56	1208	6593172.64	4780457.34	1687	6593712.04	4780399.17	2166	6593743.38	4780828.64
730	6593249.73	4780260.64	1209	6593176.58	4780464.31	1688	6593715.59	4780414.92	2167	6593743.24	4780828.64
731	6593200.17	4780270.62	1210	6593161.94	4780469.42	1689	6593718.74	4780428.88	2168	6593719.84	4780821.89
732	6593281.11	4780271.30	1211	6593147.85	4780473.73	1690	6593722.17	4780444.08	2169	6593709.61	4780818.94
733	6593262.26	4780271.57	1212	6593147.35	4780472.81	1691	6593725.60	4780459.29	2170	6593703.82	4780817.12
734	6593264.84	4780271.66	1213	6593147.37	4780473.88	1692	6593728.98	4780474.25	2171	6593698.13	4780815.01
735	6593265.22	4780271.75	1214	6593179.01	4780468.61	1693	6593732.37	4780489.27	2172	6593685.82	4780809.18
736	6593265.54	4780271.97	1215	6593095.10	4780476.97	1694	6593730.67	4780489.72	2173	6593672.44	4780801.99
737	6593266.62	4780273.13	1216	6593086.71	4780474.67	1695	6593728.97	4780490.11	2174	6593687.44	4780804.02
738	6593266.69	4780273.85	1217	6593066.27	4780469.26	1696	6593725.59	4780475.12	2175	6593672.68	4780801.18
739	6593266.57	4780274.55	1218	6593054.70	4780466.16	1697	6593722.21	4780460.15	2176	6593671.54	4780800.36
740	6593263.99	4780277.09	1219	6593047.32	4780462.07	1698	6593718.77	4780444.91	2177	6593622.39	4780535.42

3191	6592989.39	4780477.56	3253	6593406.76	4780963.82	3315	6593429.44	4780870.03	3
3192	6593003.28	4780468.85	3254	6593407.24	4780963.96	3316	6593405.03	4780863.16	3
3193	6593018.27	4780476.13	3255	6593430.69	4780962.58	3317	6593379.86	4780856.07	3
3194	6593045.59	4780489.40	3256	6593433.27	4780962.52	3318	6593354.69	4780848.99	3
3195	6593047.42	4780490.29	3257	6593463.45	4780961.87	3319	6593329.52	4780841.90	3
3196	6593059.36	4780492.95	3258	6593467.20	4780961.54	3320	6593304.34	4780834.82	3
3197	6593080.51	4780497.56	3259	6593519.55	4780956.99	3321	6593281.48	4780828.38	3
3198	6593096.70	4780500.80	3260	6593547.84	4780941.62	3322	6593280.49	4780828.09	3
3199	6593293.29	4780501.02	3261	6593557.83	4780939.40	3323	6593279.51	4780827.80	3
3200	6592883.74	4780500.29	3262	6593570.30	4780936.72	3324	6593269.36	4780823.92	3
3201	6592901.44	4780514.02	3263	6593574.88	4780933.34	3325	6593259.80	4780818.73	3
3202	6592909.88	4780518.74	3264	6593579.29	4780927.22	3326	6593257.96	4780817.54	3
3203	6592920.19	4780528.42	3265	6593581.80	4780917.25	3327	6593256.16	4780816.30	3
3204	6592946.99	4780549.73	3266	6593581.57	4780907.56	3328	6593240.80	4780805.42	3
3205	6592951.34	4780554.22	3267	6593580.78	4780895.38	3329	6593239.93	4780804.81	3
3206	6592964.87	4780560.68	3268	6593584.29	4780901.07	3330	6593230.21	4780798.25	3
3207	6592966.71	4780609.22	3269	6593634.10	4780924.55	3331	6593220.19	4780792.14	3
3208	6592964.70	4780615.56	3270	6593639.39	4780932.67	3332	6593209.42	4780786.25	3
3209	6592958.57	4780620.09	3271	6593645.10	4780940.92	3333	6593196.39	4780780.87	3
3210	6592952.54	4780626.57	3272	6593651.50	4780949.21	3334	6593194.22	4780779.00	3
3211	6592956.11	4780639.80	3273	6593661.66	4780963.09	3335	6593190.02	4780777.21	3
3212	6592964.94	4780649.51	3274	6593662.44	4780964.14	3336	6593178.72	4780772.51	3
3213	6592970.06	4780658.80	3275	6593664.07	4780966.37	3337	6593171.33	4780771.93	3
3214	6592989.91	4780665.11	3276	6593670.03	4780972.04	3338	6593175.95	4780771.33	3
3215	6593006.24	4780696.95	3277	6593700.03	4781000.54	3339	6593166.16	4780766.78	3
3216	6593024.21	4780699.17	3278	6593683.45	4780960.72	3340	6593156.63	4780761.71	3

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak Vidoje Tomčić	
Detaljni urbanistički plan "Tmajeveci i Meždo" - Žabljak	
Planirano stanje KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA	
Investitor	Oznaka sjevera
Opština Žabljak	
Obradivač	Razmjera
republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica rzup	R 1:1000
Broj lista	
8b	

[illegible]


2989


--	--

$$P+1+Pk$$

01	GL	02
----	----	----

RL





57 6593670.65 4780838.00	206 6593319.17 4780672.96	355 6593324.60 4780504.79	504 6593187.94 4780227.25	653 6593551.76 4780435.57
58 6593657.32 4780818.84	207 6593316.82 4780667.74	356 6593321.31 4780504.76	505 6593197.94 4780220.15	654 6593544.85 4780436.94
59 6593647.17 4780809.97	208 6593312.15 4780662.37	357 6593286.12 4780505.92	506 6593210.95 4780210.90	655 6593543.26 4780456.01
60 6593641.38 4780803.79	209 6593281.83 4780661.74	358 6593267.82 4780510.77	507 6593212.67 4780210.36	656 6593534.45 4780472.99
61 6593636.98 4780791.69	210 6593272.49 4780648.52	359 6593213.40 4780529.98	508 6593211.14 4780203.73	657 6593523.52 4780481.48
62 6593629.25 4780783.95	211 6593262.29 4780657.44	360 6593253.56 4780512.10	509 6593196.55 4780189.36	658 6593507.86 4780485.22
63 6593625.14 4780780.71	212 6593255.71 4780661.98	361 6593181.90 4780515.48	510 6593178.47 4780171.56	659 6593493.05 4780483.69
64 6593613.25 4780759.12	213 6593241.25 4780671.72	362 6593169.09 4780512.22	511 6593166.68 4780159.94	660 6593473.74 4780481.74
65 6593623.69 4780761.85	214 6593229.97 4780679.26	363 6593096.48 4780503.87	512 6593164.22 4780158.79	661 6593461.38 4780480.74
66 6593622.89 4780759.45	215 6593217.94 4780687.27	364 6593079.74 4780500.51	513 6593161.50 4780158.95	662 6593441.70 4780481.17
67 6593623.27 4780760.66	216 6593211.51 4780679.20	365 6593058.57 4780495.89	514 6593147.62 4780164.80	663 6593409.66 4780487.21
68 6593622.28 4780755.12	217 6593223.85 4780672.82	366 6593046.59 4780493.22	515 6593121.08 4780164.39	664 6593411.77 4780492.76
69 6593622.00 4780750.76	218 6593236.24 4780665.38	367 6593017.54 4780479.11	516 6593135.85 4780158.37	665 6593440.25 4780493.80
70 6593621.74 4780740.73	219 6593251.15 4780655.84	368 6593067.36 4780467.04	517 6593157.27 4780149.34	666 6593459.59 4780498.60
71 6593620.80 4780725.48	220 6593257.69 4780651.01	369 6593088.93 4780472.75	518 6593167.08 4780148.54	667 6593489.58 4780506.00
72 6593635.44 4780739.22	221 6593264.79 4780645.68	370 6593153.41 4780485.83	519 6593175.40 4780153.80	668 6593509.66 4780502.82
73 6593633.91 4780749.58	222 6593256.01 4780642.56	371 6593170.81 4780487.18	520 6593218.95 4780196.69	669 6593533.53 4780500.52
74 6593635.73 4780760.49	223 6593236.38 4780635.74	372 6593188.82 4780486.42	521 6593222.61 4780203.34	670 6593559.06 4780526.95
75 6593642.52 4780769.21	224 6593225.78 4780634.07	373 6593207.80 4780483.69	522 6593223.11 4780210.92	671 6593574.46 4780530.77
76 6593650.45 4780773.63	225 6593215.05 4780634.49	374 6593194.75 4780459.39	523 6593219.18 4780217.14	672 6593630.43 4780545.16
77 6593619.81 4780715.22	226 6593199.78 4780639.24	375 6593155.13 4780450.65	524 6593213.54 4780221.87	673 6593682.08 4780557.52
78 6593619.65 4780706.05	227 6593193.26 4780641.72	376 6593146.33 4780433.06	525 6593233.48 4780240.95	674 6593676.19 4780491.92
79 6593619.86 4780696.88	228 6593165.50 4780652.14	377 6593121.01 4780442.38	526 6593261.08 4780266.12	675 6593675.29 4780483.93
80 6593619.93 4780694.33	229 6593323.94 4780655.64	378 6593118.05 4780439.45	527 6593273.54 4780273.06	676 6593673.99 4780474.73
81 6593632.27 4780705.50	230 6593316.70 4780650.45	379 6593114.87 4780436.75	528 6593258.64 4780285.98	677 6593668.80 4780453.65
82 6593632.91 4780688.56	231 6593308.34 4780647.37	380 6593113.48 4780435.64	529 6593255.24 4780275.59	678 6593663.22 4780436.13
83 6593634.80 4780671.72	232 6593306.84 4780646.75	381 6593107.10 4780430.81	530 6593246.81 4780267.53	679 6593657.97 4780419.00
84 6593637.02 4780656.56	233 6593305.23 4780646.54	382 6593103.14 4780427.79	531 6593225.45 4780247.09	680 6593653.96 4780402.31
85 6593606.94 4780698.43	234 6593280.37 4780637.43	383 6593102.78 4780427.21	532 6593205.55 4780228.43	681 6593650.29 4780384.87
86 6593604.40 4780698.74	235 6593271.35 4780634.22	384 6593102.86 4780426.53	533 6593192.12 4780238.43	682 6593639.89 4780333.47
87 6593596.88 4780699.63	236 6593267.19 4780630.27	385 6593108.13 4780419.22	534 6593320.77 4780479.46	683 6593656.44 4780354.08
88 6593591.44 4780700.28	237 6593266.16 4780621.73	386 6593111.97 4780414.07	535 6593345.76 4780485.49	684 6593666.70 4780351.20
89 6593590.01 4780700.67	238 6593265.44 4780615.77	387 6593122.43 4780403.49	536 6593351.85 4780478.10	685 6593681.02 4780349.02
90 6593585.19 4780702.01	239 6593264.49 4780607.84	388 6593130.55 4780396.50	537 6593360.92 4780475.01	686 6593685.99 4780370.77
91 6593584.49 4780699.47	240 6593284.51 4780606.39	389 6593061.43 4780448.72	538 6593366.46 4780474.91	687 6593684.88 4780377.18
92 6593584.27 4780697.65	241 6593315.15 4780603.46	390 6593073.83 4780435.03	539 6593377.09 4780474.71	688 6593671.49 4780415.72
93 6593583.49 4780692.71	242 6593311.89 4780594.78	391 6593068.09 4780431.83	540 6593389.98 4780474.47	689 6593669.43 4780415.81
94 6593581.01 4780679.83	243 6593263.40 4780598.91	392 6593057.17 4780422.65	541 6593398.33 4780473.93	690 6593667.10 4780406.31

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomčić

Detaljni urbanistički plan "Tmajeenci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje
SAOBRAĆAJ

Investitor



Opština Žabljak

Oznaka sjevera



Obradivač

Razmjera



republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica

rzup

R 1:1000


Broj lista

09

LEGENDA:



Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana



Oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)



Oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)



Površine za kolski saobraćaj



Osovina saobraćajnice



Pješačke površine - trotoari



Planirane saobraćajnice



Ivičnjak



Nivelacija saobraćajnica



Javni parking




Kontejnerski boks sa
3/5 kontejnera



POPREČNI PROFILI SAOBRAĆAJNICA

Regionalni put Žabljak - Burđevica Tara (R-5)





Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomčić

Detaljni urbanistički plan "Tmajeenci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje TK INFRASTRUKTURA

Investitor



Opština Žabljak

Oznaka sjevera



Obradivač

Razmjera




republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica
rzup

R 1:1000

Broj lista

10

LEGENDA:

	Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
	Granica katastarske parcele
	Broj katastarske parcele
	Granica urbanističke parcele
	Spratnost objekta
	Građevinske linije GL 1

LEGENDA

	TK okno planirano
	TK okno postojeće
	TK kanalizacija postojeća
	TK kanalizacija planirana






Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomić

Detaljni urbanistički plan "Tmajeveci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje ELEKTROENERGETIKA

Investitor	Opština Žabljak	Oznaka sjevera	
Obradivač		Razmjera	
	republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica		
rzup			
		R 1:1000	
		Broj lista	
			11



LEGENDA:

-  postojeća trafostanica
-  planirana trafostanica
-  DV 10kV - postojeći
-  trasa planiranog 10kV kabla
-  trasa postojećeg 10kV DV koji se ukida
-  DV 110 (35) kV

LEGENDA:

-  Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
-  Granica katastarske parcele
-  Broj katastarske parcele
-  Granica urbanističke parcele
-  Spratnost objekta
-  Građevinske linije GL1





Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomčić

**Detaljni urbanistički plan
"Tmajeveci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje
HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA**

Investitor	 Opština Žabljak	Oznaka sjevera	
Obradivač		Razmjera	
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica rzup		R 1:1000	
		Broj lista	12




LEGENDA:

- Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
- Granica katastarske parcele
- Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- Spratnost objekta
- Gravevinske linije GL1

LEGENDA:

- vodovod
- planirani vodovod
- ukidanje vodovoda
- kanalizacija
- planirana kanalizacija
- planirana crpna stanica
- planirani potisni cjevovod
- atmosferska kanalizacija
- planirana atmosferska kanalizacija
- planirani upojni rov





Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomčić

Detaljni urbanistički plan "Tmajeveci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Investitor



Opština Žabljak

Oznaka sjevera



Obradivač

Razmjera




republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica

rzup

R 1:1000

Broj lista

13



LEGENDA:

- Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
- Granica katastarske parcele
- Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele

LEGENDA:

- SPECIJALNE NAMJENE
 - Zaštitni pojasevi
 - Zelenilo infrastrukture
- JAVNA NAMJENA
 - Park
 - Zelenilo uz saobraćajnice
 - Skver
- OGRAĐENA NAMJENA
 - Sportsko rekreativne površine
 - Zelenilo za turizam (hoteli)
 - Zelenilo individualnih stambenih objekata
- Linearno zelenilo

